

M48T58-70PC1

Karolo ea Karolo:

Moetsi / Mochini:

Tlhaloso ea Sehlahisoa

Datasheets:

Boemo ba RoHS

Sekepe se Tsoang ho

Tsela ea Shipment

M48T58-70PC1

STMicroelectronics

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28DIP

 M48T58-70PC1.pdf

 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.

KOPO EA HO

QOTSA

Litlhaloso tsa M48T58-70PC1

KAROLO EA KAROLO	M48T58-70PC1
MOETSI	STMicroelectronics
TLHALOSO	IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28DIP
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	 M48T58-70PC1.pdf
VOLTAGE - SUPPLY, BATTERY	-
TŠEBELISO EA VOLTAGE	4.75 V ~ 5.5 V
THAPA	Clock/Calendar
BOEMO BA NAKO	HH:MM:SS (24 hr)
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	28-PCDIP, CAPHAT®
SEHLOOHO	Timekeeper®
PACKAGING	Tube
PACKAGE / CASE	28-DIP Module (0.600", 15.24mm)
MABITSO A MANG	497-2857-5 M48T5870PC1
MOCHESO O SEBETSANG	0°C ~ 70°C
MOFUTA OA HO THABA	Through Hole
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	1 (Unlimited)
BOEMO BA SEHOPOTSO	-
NAKO EA MOETA-PELE E TLOAELEHILENG	38 Weeks
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SEBOPEHO	Parallel
LIKAROLOANA	Leap Year
TLHALOSO E QAQILENG	Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar Parallel 28-DIP Module (0.600", 15.24mm)
DATE DATE	YY-MM-DD-dd
HONA JOALE - NAKO EA HO BOLOKA NAKO (MAX)	3mA @ 4.75V ~ 5.5V
BASE PART NUMBER	M48T

Metsu e amanang

STMicroelectronics M48T58-70PC1	Morekisi oa M48T58-70PC1	Mofani oa M48T58-70PC1
Theko ea M48T58-70PC1	M48T58-70PC1 Litšoantšo	Setšoantšo sa M48T58-70PC1
Datasheet ea PDF ea M48T58-70PC1	M48T58-70PC1 Download Datasheet	Datasheet ea M48T58-70PC1
M48T58-70PC1 Stock	Reka M48T58-70PC1	Reka STMicroelectronics M48T58-70PC1
STMicroelectronics M48T58-70PC1	Mofani oa STMicroelectronics	Morekisi oa STMicroelectronics
STMicroelectronics M48T58-70PC1		

Lihlahisoa tse amanang

 <p>M48T512V-85PM1 Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-DIP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>M48T58Y-70MH1E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>M48T59Y-70MH6E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>M48T512Y-70PM1 Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-DIP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>M48T37Y-70MH6F Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>M48T37Y-70MH1E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>M48T58Y-70MH1F Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>M48T37Y-70MH6E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>M48T37Y-70MH1F Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>M48T58Y-70PC1 Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-DIP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>M48T59Y-70MH1F Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>M48T59Y-70MH1E Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28SOH E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>